Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Ūzʙekiston
—
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана
—
На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaved!

ƁAJROQI MIHNAT

Aprel
4
duşamʙe
soli 1938
№ 78 (2104)
Narxaş 5 tin.

Biroʙiçon farzandi Oktjaʙrast

Dar nazdiki taşkil şudani Biroʙi[illegible] dah sol va oblasti avtonomiji [illegible]hudihoro cor soli pur meşavad. Ob[illegible]sti avtonomiji jahudiho, ki on ob[illegible]sti milliji çavontarin ʙuda, dar sar[illegible]adi durdasti sovetiji mo meistad, [illegible] davomi istuqomati xud rohi ʙu[illegible]rgi taarixiro guzaştagijast, ki in [illegible]şha jako az zafarhoji ʙa nazar [illegible]mojoni pajravona hal şudani sijo[illegible]ti milliji lenini-stalini meʙoşad.

Maslumast, ki partijaji ʙolşeviki [illegible] hukumati soveti ʙa durust hal [illegible]rdani masalaji mili ci tariq diqati [illegible]lon medihand. Az rūzhoji avvalza[illegible]ri revoljutsijaji Buzurgi Sotsialisti[illegible] Oktjaʙr ʙa ahvoli oomaji jahudiho [illegible]qat monda şuda ʙud, cunki oomaji [illegible]ihnatkaşhoji jahudi dar zamoni gu[illegible]şta, dar vaqti podşohi ʙehuquq [illegible], ʙaroji onho «ʙadi sokiniji» max[illegible] taşkil karda şuda ʙud, ʙaroji ʙa [illegible]gar çojhoji Rosija raftan, ʙa sano[illegible]t va dehqoni maşqul şudan ʙa on[illegible] mana karda şudagi ʙud. Mihnat[illegible]i jahudi gūjo dar peşoneş taqmaji [illegible]xsus doşt, dar dokumenthoji on [illegible]huquqi,—«ʙa jahudiho dar kuço [illegible]dagi kardan mumkinast» gufta ni[illegible]ʙo karda şudagi ʙud.

Xalqi jahudi dar mudati candin [illegible]ho gosudarstvoji xud nadoşta, dar [illegible]mlakathoji rūji çahon ʙa sifati [illegible]lathoji majda pahn şuda meraft, [illegible] dar naticaji in oomaji mihnatkaş[illegible]ji jahudi dar zeri zulmi mili va [illegible]m sinfi memondand.

Revoljutsijaji sotsialistiji proleta[illegible], ki oomaji mihnatkaşhoro az maz[illegible]mi va az ekspluatatsija ozod kar[illegible]gijast, zulmi miliro ham ʙar[illegible]m zadagijast. Tamomi milathoro [illegible]roʙarhuquq kardagijast.

Huquqi ʙaroʙariji mihnatkaşho, [illegible]roʙarhuquqiji milatho az rūzhoji [illegible]ali muqarar karda şudani diktatu[illegible]i proletariat eəlon karda şuda ʙud [illegible] in huquqho va voçiʙijathoji graz[illegible]nhoji vatani mo dar dokumenti [illegible]oji nekʙaxtiji Konstitutsijaji Sta[illegible]i aks şudagijand, ki dar on cunin [illegible]vişta şudagijast:

«ʙa milat va rasa nigoh nakarda, [illegible]r hama sohahoji zindagoniji xoça[illegible], gosudarstvogi, madani va çamai[illegible]u sijosi ʙaroʙar huquq doştani [illegible]zdanhoji SSSR qonuni vajronna[illegible]vanda meʙoşad.

ʙa rasa va milati grazdanho nigoh [illegible]rda, harcixel ʙa huquqhoji onho [illegible]vosita jo ʙavosita had mondan, jo [illegible]raks, ʙevosita jo ʙavosita zijodagi [illegible]qarar kardan va hamcunin harci[illegible]l maxsusijati rasagi jo mili, jo a[illegible]vat va ʙepisandiro tarqiʙot kar[illegible]n—az tarafi qonun çazo doda me[illegible]vad» (moddaji 123).

Partija va hukumat ʙaroji mihnat[illegible]şhoji jahudiro ʙa tamomi sohahoji [illegible]joti xoçagi, gosudarstvogi va çam[illegible]ati-sijosiji mamlakati ʙuzurgi so[illegible]alisti çalʙ kardan, xelo coraʙini[illegible]ji oamali guzarondand va guzaron[illegible] istodin.

ʙaroji ʙa tamomi sohahoji ʙunjo[illegible]jati sotsialisti çalʙ şudan, hajoti [illegible]kʙaxti, madani, şodmoni va sotsi[illegible]listiji xudro soxtan, ʙa xalqi jahu[illegible] tamomi imkonijatho doda şudagi[illegible]st. ʙa qajr az vositahoji puli va [illegible]teriali, ʙa jahudiho ʙaroji maskan [illegible]iftan sadho hazor gektar zamin [illegible]da şudagijast. In ʙaroji dar miq[illegible]i kraji Şarqi Dur taşkil kardani [illegible]lasti avtonomiji jahudigi imkoni[illegible]t dod.

Dar çumlaji oblasthoji avtonomi, [illegible]lasti avtonomiji jahudihoji dar [illegible]aji Şarqi Dur ʙudagi, ki on dar [illegible]SR oblasti çavontarinast, incunin [illegible]r Konstitutsijaji Stalini nişon do[illegible] şudagi meʙoşad. Faqat dar mam[illegible]kati Sovetho ʙaroʙari milathoji di[illegible]r xohişi gosudarstvoji miliji xud [illegible]şkil kardani xalqi jahudi ʙa oamal [illegible]ada tavonist.

Mihnatkaşi jahudi dar taarix ʙori [illegible]al ʙa zaʙoni modariji xud, ʙa za[illegible]oni gosudarstvogiji oblasti avtono[illegible]iji jahudigi dokumenthoji gosu[illegible]rstvogiro megirad. Inro dar vaqti [illegible]şkil şudani oblast rafiq Kalinin [illegible]axsna nişon dodagijast, ki ʙaroʙari [illegible]şkil kardani oblasti avtonomiji ja[illegible]digi, jahudiho dar SSSR tituli go[illegible]darstvogiji xudro ʙa dast darovar[illegible]gijand.

Dar jagon mamlakati kapitalistiji [illegible]hudiho istuqomat mekardagi, zaʙo[illegible]i jahudigi zaʙoni gosudarstvogi na[illegible]da, ʙaraks on pisand karda naşu[illegible], va hato nafrat ham karda meşa[illegible]d, ʙeştarin vaqtho vositaji masqarakuniji şovinisthoji soli va faşistho meşavad.

Teritorijaji oblasti avtonomiji jahudigi—36,6 hazor kilometri kvadrati meʙoşad. Peş on dar çihati xoçagi, nazar ʙa rajonhoji Primorje va rohi ohaniji hamsojaji xud, kam ʙa kor darovarda şudagi ʙud.

Dah sol ʙoz Ozeto Komzet dar tahti raʙʙariji partijaji ʙolşeviki mihnatkaşhoji jahudiro ʙa oblasti avtonomiji jahudigi kūconda istodin. ʙaroji azxud kardani zaminhoji tajgaji candinasri kūcmanciho qinihoji ʙisjorro az sar guzarondand. Akmun mo gufta metavonem, ki oblasti avtonomiji jahudigi ʙa safi rajonhoji sanoatiji peşqadami kraji Şarqi Dur daromadagijast.

Az soli 1928, az iʙtidoji kūcmancigi, aholiji oblast az 33 hazor to 60 hazor odam zijod şudagijast. Dar vaqti hozira oblasti mazkur ʙazaji ozuqagiji xud taşkil karda istodast: majdoni koram dar soli 1928 17 hazor gektar ʙud, dar soli 1937 on ʙa 38 hazor gektar rasidagijast. Dar soli 1928 dar hamaji rajoni Biroʙiçon hamegi 3 traktor mavçud ʙud. Amo dar soli 1937 miqdori traktor dar oblast ʙeştar az 30-to zijod şud, ki dar onço 8 MTS taşkil doda şudagijast. Markazi oblasti şahri Biroʙiçon az nav soxta şudagijast va xud taraqi karda istodast. Dar iʙtidoji kūcmancigi dar şahri Biroʙiçon 800 sokin ʙud, amo hozir dar onço taxminan 20 hazor odam istuqomat mekunad. Dar onço ʙalakaj az 00 zijodtar idoraji tomaktaʙi, 4 texnikum mavçudast. Qarib 120 maktaʙ, stantsijaji taçriʙagiji oblastiji xoçagiji qişloqi, teatri davlati, kinoji avozdor, radio uzlaho, 6 gazetaji oblasti va rajoni, kasalxonaho va jak qator idorahoji madani—maorifi va meditsini mavçudast. Kadrhoji adiʙ, navisandaho, xudozniko, artistho va d. d. rasida istodin.

Sanoati gosudarstvogiji oblast ham ʙo temphoji zūr taraqi karda istodast. Korxonahoji dūzandagi, faʙrikaji meʙelsozi, zavodhoji ohak, xişt, cūntaroşi va d. d. ham soxta şudagijast. Bist arteli kooperativi-sanoati taşkil karda şudagijast. Jak qator korxonahoji mexanikiji nav soxta şuda istodast. Kapitalandozi dar sanoat dar soli 1934-um 4.190 hazor sūm ʙud, amo dar soli 1936 ʙa 25.822 hazor sūm rasidagijast.

Perspektivahoji umumiji taraqijoti oblasti avtonomiji jahudigi xelo ʙuzurg meʙoşad. Cunki on sohiʙi davlathoji ʙuzurgi taʙiai meʙoşad, in davlatho to rafta zijodtar ʙa kor ʙurda şuda istodin. Oblasti avtonomiji jahudigi du milion gektar çangalzor dorad. Zapashoji cūʙiji oblast 172 milion kuʙometr meʙoşad. Dar çangalzorho hajvonhoji paşmdori ʙisjor mavçudast, ki dar on çumla şaqol, ajiq va ʙisjor hajvoni digari pūsthoji qimatʙaho doştagi ham hast. Çūjhoji on mohiji ʙisjor dorand. Oblasti mazkur az tilo, angişt, ohan, grafit, harxel materialhoji ʙinokori—marmar, ohak va digaraş ʙojast.

In oblast imkonijat va perspektivahoji kalon dorad. Onho ʙaroji ʙoz ham taraqi dodani Oblasti avtonomiji jahudigi ʙaʙancaji kalon şuda istodin. Ahamijati in oblast to rafta zijodtar maalum şuda istodast.

Amo dar inço ham trotskistu ʙuxarincihoji malʙun va milatcihoji kontrrevoljutsioni (sijūnistho, ʙundūvciho va digarho) ʙa ʙunjodijati oblast zarar rasonda, onro futur ravondani şuda ʙudand. Onho ʙa maqsadi xud narasida, zarʙaji sarnagunona xūrdand. Agar in xojinhoji vatan, zararaljorandaho dasti duşmaniji xudro namerasondand, peşravihoji in oblast, ʙeşuʙha, ʙoz xelo kalon meşudand.

Dar naticaji ʙevosita raʙʙari va qamxūri kardani partijaji komunisti, hukumati soveti va şaxsan rafiq Stalin, oblasti avtonomiji jahudigi dar sohaji ʙunjodijati xoçagi va madani peşravihoji kaloni taarixi ʙa dast darovard va medarorad.

Oblasti avtonomiji jahudigi farzandi revoljutsijaji Oktjaʙrast. Xalqi on cun gul şukufta istodast. Mihnatkaşhoji jahudiji peş az huquqi insoni mahrum ʙudagi, dar mamlakati sotsializmi gul karda istodagi, sohiʙi oblasti avtonomi şudagijand. In faqat dar mamlakati soveti mumkinast.

◆

Kovu-posi aeroplani Levanevskij

1-umi aprel da aeroplani «P-5» [illegible]tsikho rafiqho Kotūv va Bitskij ʙaroji aeroplani rafiq Levanevskij—N-209-ro kovu-pos kardan az ʙux[illegible]aji Tixaja (Zamini Frants-Iosif) parvoz kard.

Aeroplanho az rūji meridiani ça[illegible]raji Rudolf to gradusi 86 ʙar omada va soni ʙa gradusi 12 ʙa samti qarʙ rafta, az onço ʙoz gaşta, dar havo 8 soati ozod gaşta, soqu salomat ʙa ʙuxtaji Tixaja furomadand.

Dar vaqti parvoz jagon ciz jofta naşudast.

(TASS).

KORAMI PAXTA TO 15-UMI APREL TAMOM KARDA ŞAVAD

ANDIÇON, (ŪzTAG). Pravleniji kolxozi nomi Karl Marks, selsoveti Xartum, rajoni Andiçon, ʙo kolxozi nomi Karl Marks, rajoni Izʙoskent ʙaroji ʙa gosudarstvo az har gektar 55 tsentneri paxta dodan, dogovori corjakgiri ʙast.

Clenhoji kolxozi nomi Karl Marks, rajoni Andiçon korhoji ʙahoriji sarizaminiro namunavi guzaronda istodin. Rondani jakumi zaminhoji paxta korida meşudagi ʙa 250 gektar, rondani dujum ʙa 83 gektar guzaronda şudagijast. ʙa daşthoji paxta koram karda meşudagi 4 hazoru 412 araʙa poru, 21 hazoru 700 araʙa xoki devorhoji kūhna kaşonda şudagijast. Uruqhoji ʙaroji koram taəin karda şudagiji paxta mukamal toza karda şudagijand, onho dar ʙinohoji xuşki poli taxtagi doştagi ʙarişta karda nigoh doşta şuda istodin. ʙaroji ʙa materiali uruqi peş az koram doru zadan hamaji şarojiti darkori ʙunjod karda şudagijand.

Dar maçlisi dar nazdiki şuda guzaştagi, kolxozciho xati korkunhoji ilmiji xoçagiji qişloqiro ʙo diqat va faoolona ʙançida ʙuromada, qaror kardand, ki maslihathoji onhoro ʙaço merasonand.

Kolxoz 7 gektar zamini alafro rond, ʙaroji korami paxta 8 gektar zamini partofta şudagiro az nav ʙa kor darovard, dar zaminhoji xelo kamşira şudagi 15 gektar alaf korid. Du gektar alaf dar ucastoki uruqi korida şud. Kolxozciho ʙa nazdi xud vazifa mondand, ki az har gektari ucastoki uruqi to 10 tsentneri uruqi alaf megirand.

Kolxozi nomi Karl Marks peşalni kard, ki korami paxta az 15-umi aprel der namonda tamom karda şavad.

⁂

DAR ƁRIGADAHOJI STAXANŪVIJI MTS-I FARƢONA

FARƢONA, (ŪzTAG). Peş az ʙa ʙari zamin ʙa kor raftan ʙrigadahoji staxanūviji traktoriji MTS-i Farƣona, Boʙoraçaʙūv, va Teşa Solijūv voçiʙijat girifta ʙudand, ki hazor gektari zamin meronand. Har du ʙrigada voçiʙijathoji ʙa xud giriftagiro içro karda istodast.

ʙrigadaji rafiq Boʙoraçaʙūv to 30-umi mart 594 gektar rond. Plani rondani jakum ʙa 124 protsent içro karda şud. Traktoristhoji ʙrigadahoji rafiqho Hajdarūv, Mataazimūv va Murodūv ʙa çoji 4 gektari normaji muqarar karda şudagi dar har smena 8—9 gektari ronda istodin. Dar xususi sifati kori onho cunin fakt naqz guvohi medihad, ki kolxozcihoji artelhoji nomi Jusupūv va «Komunizm» az traktoristho iltimos kardin, ki dar artelhoji onho koram va kor karda ʙaromadani ʙajniqatorro guzarosand.

Traktoristhoji ʙrigadaji rafiq Solijūv az «raqoʙatcihoji» xud ʙoqiʙ namonda istodin, staxanūvciho rafiqho Andalojūv va Muloçonūv dar har smena to 8 gektar ronda istoda, normaro qarib du ʙaroʙar zijod içro karda istodin.

Dar ʙrigadahoji rafiqho Boʙoraçaʙūv va Teşa Solijūv maskanhoji madaniji sarizamini taşkil doda şudagijand. Har maskan patefon, dutor, tamʙūr, ʙiʙliotekaji xud ʙo kitoʙhoji sijosi, texniki va masalahoji xoçagiji qişloqi dorad, gazetahoju ƶurnalhoji toza hastand.

⁂

Korami dasti dar zamini lalmi

KATAQŪRƢON, (ŪzTAG). Kolxozhoji MTS-i 1 Kataqūrƣon, agarcande ʙodu havo ʙaroji koramro ʙalakaj tamom kardan mukamal imkonijat dihad ham, ʙa 25-umi mart ʙa çoji 27 hazoru 426 gektari plan muqarar kardagi, faqat 19 hazoru 300 gektar koram kardagijand.

Saʙaʙi asosiji temphoji susti koram az ʙoloji naqz kor nakardani MTS va raʙʙarhoji on meʙoşad, ki onho ʙaroji ʙa korami lalmi maşqul şudan qatəijan xohiş nadorand. Parki traktoriji MTS ʙojad 8 hazor gektar ronda, ʙo sejalkaho 8.500 gektar korad, amo hamegi 3.968 gektar ronda, 800 gektar koram kardagijast.

Direktori MTS Qajumūv va starşij agronom Danko ʙahona kofta istodin, ki ʙrigadahoji traktori, gūjo, az ʙa koram kor kardan rūj gardonda istoda ʙoşand, cunki kam daromad mekardin. Dar haqiqat, cixele ki sançiş nişon dod, plani koram to ʙa hole ʙa ʙrigadahoji traktori rasonda naşudast, az 38 sejalkaji dar MTS ʙudagi, faqat 12-to va on ham ʙo kamʙudihoji kalon kor karda istodast.

Raʙʙarhoji kalavarami MTS peş az sar şudani koram cunin şart kardin: az aval tamomi zaminro meronem va soni jake jakʙora tamomi parki traktoriro ʙa koram meʙarorem. ʙa ci ʙurda rasondani inro, ʙa misoli kolxozi nomi Voroşilūv didan mumkinast. Dar onço zamini ronda şudagi ʙalakaj du hafta ʙoz xoʙ raftast va kolxozciho, xulaʙ, voçiʙ şudand, ki korami dastiro sar kunand.

⁂

Baçoji 40 kilogram 50 kilogrami pila medihand

BUXORO. Kolxozcihoji kolxozi «Mihnat» hamin sol az rajşjūlk 9 quti tuxmi pila girifta, ʙaroji az har quti 40 kilogrami pila dodan, dogovor ʙastagijand.

ʙaroji pilaji ʙisjor dodan, kolxozciho jakdigarro ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zadagi meʙoşand. Jishoq Gilkorūv va Norūv ʙaroji az har quti 50 kilogrami pila dodan, ʙa corjakgiri hamroh şuda, dogovor ʙastagijand.

ʙaroji in voçiʙijatro içro kardan, onho kor ʙurda istodin. Tuxmi pila naqz parvariş karda şuda istodast. ʙaroji in dar kolxoz jak cand daraxti tut şinonda şudagijast.

M. Muloqandūv

Kolxozcihoji çavon ʙa safi komsomol

SAMARQAND. Taşkiloti komsomoliji kolxozi nomi Kaganovic ʙaroji safi komsomolro az çavonhoji staxanūvci zijod kardan, kori maxsus ʙurda istodast.

Bo maqsadi çavonhoji ʙa safi komsomol daromadan xohiş doştagiro ʙa ustav, az hajoti komsomoli, az sijosati harrūza xaʙardor kardan, kruzoki sijosi taşkil doda şudagi meʙoşad. Kruzok muvofiqi qarori ʙjuroji gorkomi komsomoli şahri Samarqand mohe 6 marotiʙa kor guzaronda istodast.

ʙa darsi kruzok qarib 15 nafar odam davomat karda istodast. Şunavandahoji kruzok darsro ʙo əişqi zūr gūş karda, mukamal hazm mekunand.

Dar nazdiki kolxozcihoji çavon Seʙanajūva, Levijūva, Jishoqūv va digarho ʙa safi komsomol daromadand. Hozir şumoriji komsomoletshoji kolxozi mazkur ʙa 25 nafar rasidagi meʙoşad. Boz jakcand çavonho ʙaroji ʙa komsomol daromadan tajori dida istodin.

Baroʙari şumoriji komsomoletshoro zijod kardan, kori taşkiloti komsomoliji kolxoz ʙehtar şuda istodast. Komsomoletsho dar ʙajni kolxozciho korhoji oomaviju madaniro revoç doda istodin. Propagandaji muqoʙilidini dar ʙajni kolxozciho zūr karda şudagijast. Komsomoletsho har ʙari cand goh dar soati din lektsijahoji muqoʙilidini meguzaronand.

Ojajr az in, partorgi kolxoz ʙaroji komsomoletshoji ʙehtarin va kolxozcihoji staxanūvciro ʙa safi partija guzarondan, dar ʙajni onho kor ʙurda istodast. Komsomoletsho Simʙunūv, Jisroelūv, Dovidūv ʙaroji ʙa safi partija daromadan tajori dida istodin.

B. I. Ş.

Dar surat: grupaji radisthoji paroxodhoji jaxşikani «Tajmir» va «Murman».
Foto I. Margolin (Sojuzfoto).

HARAKATHOJI HARBI DAR XITOJ

DAR XITOJI ŞIMOLI

XANKOU, 1-umi aprel (TASS). Muvofiqi maslumothoji az Xankou doda şudagi, askarhoji xitoj dar vilojati Şandun tang kardani qismathoji japoniro davom doda, aksulhuçumi qatəi karda istodin. Partizanho dar ʙoqiʙi fronti japonho harakathoji xelo kaloni harʙiro revoç dodin.

Dar rajoni Icsou (vilojati Şandun) askarhoji xitoj ʙa japonho muqoʙilijati qatəi karda istodin. ʙa rajoni Lincen quvathoji xelo ʙisjori xitojho omadin, ki onho ʙa flangi japonho huçumro sar kardin.

DAR XITOJI ÇANUBI

LONDON, 1 (TASS). Muxʙiri dar Gonkong ʙudagiji gazetaji «Dejli telegraf end morning post» maslumot medihad, ki komandovaniji japoni ʙaroji ʙa fronthoji Şimoliji Xitoj jaroq ovardan maneijat rasondani şuda istodast. 50 aeroplani japoni harrūz rahhoji ohani Xitoji Çanuʙi, xususan rohi Kanton-Xankouro ʙa taki ʙomʙa girifta istodast.

DAR XITOJI MARKAZI

SANXAJ, 1 (TASS). Dar xitoji markazi zanozanihoji zūr az kūli Tajru dar samti qarʙ guzaşta istodin. Dar naticaji aksulhuçumi muvafaqijatnok askarhoji xitoj şahri Guandero ʙeridast kardin va, dar onço mustahkam çoj girifta, ʙa çonibhoji şimoli va şarqi huçumi inʙunaro revoç doda istodin. Jak çavqijati xitojho, dar çoniʙi şarqtari Guande ʙo partizanho jakçoja şuda, ʙo zaʙt-zanam şahri Sianro ʙeridast karda, qismathoji ʙa çoniʙi Canʙin ʙoqiʙ rafta istodagiji japoniro peş karda istodast. Çavqijati askarhoji az Guande ʙa samti şimol ʙaromadagiji xitoji dar çanuʙtari Lijan ʙo askarhoji japon zanozanihoji zūr karda istodast. Dar rajonhoji dar darozıji rohi qajroqiji Nankin-Xancžou askarhoji japon dar zeri parşkuniji qismathoji xitoji az Xučžou va Ukan ʙa çoniʙi Xančžou ʙoqiʙ rafta istodin. 30-umi mart otrjadi partizanhoji xitoji ʙa kanori şimoliji rūdxonaji Tsjantan, ʙa samti şimoli-şarqtari Xančžou guzaştast. Dar inço partizanhoji az rūdxona guzaştagi on otrjadhoji partizaniji mahali jak şuda, ʙa Xajan jakçoja huçum kardin, ki on ʙaəd az zanozaniho az japonho zada girifta şudast. Şahri Xajnin, çanuʙtari Xajjan ham dar dasti partizanho meʙoşad.

ʙa artisthoji dar kino-filmho maxsus farq kardagi ʙaxşiş doda şud

Bo farmoni Prezidiumi Soveti Ooliji SSSR ʙa artisthoji dar kinofilmho maxsus farq kardagi cunin ʙaxşiş doda şud:

Ordeni Lenin— ʙa **Cirkūv B. P.** (içrokunandaji roli Maksim dar kinokartinahoji «Çavoniji Maksim» va «Boz gaşta omadani Maksim»).

Ordeni Bajroqi Surxi Mihnati: ʙa **Kisardina V. T.** (içrokunandaji roli Nataşa dar kinokartinahoji «Çavoniji Maksim» va «Boz gaşta omadani Maksim») **Orlūva L. P.** (içrokunandaji roli Meri dar kinokartinaji «Tsirk»), **Başavili S.** (içrokunandaji roli Arsen dar kinokartinaji «Arsen»), **Vanin V. V.** (içrokunandaji roli Matvejev dar kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr»), **Buşujev G.** (içrokunandaji roli Balaşūv dar kinokartinaji «Mo az Kronştadt»), **Zorzoliani A. T.** (içrokunandaji roli sekretar dar kinokartinaji «Maskaradi oxirin»), **Sverdlin L. N.** (içrokunandaji roli polkovnik Usisin dar kinokartinaji «Rūzhoji Volocajevi»), **Zakūv O. P.** (içrokunandaji roli Antikajnen dar kinokartinaji «Baroji vatani soveti»).

Ordeni «Nişonaji Əizat»—ʙa **Vasnadze Nata** (içrokunandaji roli Neno dar kinokartinaji «Arsen», ki ū peş ordeni Bajroqi Surxi Mihnati ʙaxşiş giriftagijast), **Daruxin N. I.** (içrokunandaji roli Andrej dar kinokartinaji «Rūzhoji Volocajevi»), **Livanūv B. N.** (içrokunandaji roli komisar Vixorev dar kinokartinaji «Baltijciho», ki ū peş Ordeni Bajroqi Surxi Mihnati ʙaxşiş giriftagijast), **Vivjen L. S.** (içrokunandaji roli komandir Rostovtsev dar kinokartinaji «Baltijciho»), **Bogoljuʙūv N. I.** (içrokunandaji roli Saxūv dar kinokartinaji «Grazdanini ʙuzurg»), **Bersenev I. N.** (içrokunandaji roli Kartaşev dar kinokartinaji «Grazdanini ʙuzurg»). (TASS).

USULHOJI ZARARNOKI RAJISI KOLXOZI „KOMUNA"

KATAQŪRƢON. (**Az ʙrigadaji mo**). Oftoʙi rūzhoji oxiri mohi mart dar kolxozhoji rajoni Kataqūrƣon korhoji sarizaminiji du-se rūz dar naticaji ʙorongiriho sust şudagiro ʙoz va avç kardagijast. Beştarini kolxozho rondani zaminhoji paxta, alaf, oscakori va digaraşro ʙa avç kardand.

Lekin dar kolxozi «Komuna» ahvol inxel nest. Dar inço ʙa qavli rajisi kolxoz Oqʙoşūv «kiştu-kori ʙahori aknun sar meşavad». Cixele ki Oqʙoşūv mexohad, dar haqiqat haminxel şudagijast. To 30-umi mart dar in kolxoz qajr az 35 gektar gandumi ʙahoriji korida şudagi, digar kori oamaliji sarizamini guzaronda naşudagi meʙoşad.

Kolxozi mazkur imsol 20 gektar paxta, 9 gektar alaf, 1 gektar tamoku va cizhoji digar mekorad. Dar rūzhoji havoji xelo naqzi mohhoji guzaşta, dar inço, dar ʙoloji majdonho jagon kor karda naşudast. Dar jakxel majdonho hanuz qūzapoja istodast. Poruhoji mahali hole ham ʙa sari majdonho ʙurovarda naşudin. Udoʙreniji minerali tamoman ʙa kolxoz kaşonda naşudast. To xudi 30-umi mart faqat 5—6 gektar zaminro jak karat, hamun ham ʙo sifati past ronda şudagijast.

Agar dar in xususho ʙo rajisi kolxoz hamgap şaved, ū «ʙorongiri, zamin hole tajor naşudan» va digaraşro ʙahona mekunad. Agar zamini qūzapojaji on kanda naşudagiro nişon dihed, «in faqat jak paalast, mo dar inço xohişi oscakori kardan dorem, aʙ hamin saʙaʙ toza nakardem»,—gufta çavoʙ medihad. Lekin jak paal ne, ʙalke dar onço qarib 7—8 paali qūzapojanok joft meşavad.

Az rūji kor, dar inço qūzapojaro nakanda, zamin meronand. Hozir 5—6 nafar kolxozciji ʙo qaltak oqdarma karda istodagi, qūzapojaro nokanda, oqdarma rexta istodast. Qūzapojahoro nokanda, zaminro rondan haşaroti zararci va alafhoji ʙegonaro dar zamin zijod karda, daraçaji hosilro past mekunad.

Dar in kolxoz hole ham asʙoʙhoji ʙoʙomi peştararo manfiat meʙarand. Plugro ʙaroji rondan manfiat naʙurda, zaminhoji alaf korida meşudagiro ʙo omoc ronda istodin. In kamʙudiro ham Oqʙoşūv dida, «faqat jak çuft gov ʙo omoc ronda istodast» megūjad. Lekin mo dar kolxoz ʙe çuft govi ʙo omoc ronda istodagiro dida metavonem.

Az nūh gektar alaf to 30-umi mart faqat jak-du gektar korida şudagijast. Kori xokoqdarmakuni faqat dar rūzhoji 29—30-umi mart sar karda şudagijast. Cigiti koram toza karda naşudast.

Haft çuft nargov va cor sar aspi kolxoz ʙa ʙahor tajor karda naşudast. Hajvonoti kori xelo xaroʙ va kamquvatast.

Oqʙoşūv çav nadodanro ʙahona mekunad. Lekin az rūji maəlumothoji mavçuda kolxoz ʙeda dorad va 416 kilogram ʙaʙūsi hukumat ʙaroji asphoji kolxoz dodagiro, rajis ʙo ʙavxoz ʙa [illegible] ʙa sumaji 600 sūm furūxtagijast. Har jak pudi ʙaʙūsro 6 sūmu 50 tini girifta, 15 sūmi furūxtagi meʙoşand.

In kor tūpa-tūqri çinojat meʙoşad. Asphoji kolxozro ʙe avqot mondan—ʙa kor lat dodanast. Bo in saʙaʙ aspho ro jak moh parvo karda, kori sarizaminiro anca ʙa peş ʙurdan mumkin ʙud. Lekin pravleniji kolxoz harakati korro ʙa peş ʙurdan nadorad.

ʙaroji ci in qadar kamʙudi ʙa vuçud omada istodast? Saʙaʙ ci meʙoşad? Saʙaʙi asosi inki pravleniji kolxozi «Komuna» az gaphoji umumi dast nakaşida, hanuz ʙa kori oamali nadaromadast. ʙaroji kamʙudiho sarhʙm zadan, jagon cora dida naşuda istodast. Kor ʙa tariqi meşū-meşū guzaşta istodast. Muvofiqi narjad kor namekunand. Plani aniqi kori nest.

In kolxoz 48 clen dorad. To rūzhoji oxiri mohi mart faqat 30 protsenti cleni kolxoz kor kardagijast. To ʙa alvaqt qarib panzdah xonavar kolxozci dar şahr zindagoni mekunad.

ʙaroji kolxozcihoro ʙa kor çalʙ kardan, pravleniji kolxoz jagon kor nakardast. Dar xususi kolxozcizanho ʙoşad, faqat 7—8 nafar zan ʙa kori ciqittozakuni maşqulastu xalos. Digar kolxozcizanho ʙa kor çalʙ karda naşudin.

Dar kolxoz korhoji oomaviju sijosi, corjakgiriji sotsialisti xelo sustast.

ʙaroji kamʙudihoji dar ʙolo nişon doda şudagiro ʙartaraf kardan, corahoji oamali didani taşkilothoji rajoni zarurast. Hamin ʙaroʙaro ʙa kori kiştu-kori ʙahori gardişi qatəi ʙa dast darovardan eʙtijoç karda şavad.

M. Jishoqʙojūv.

HAJOTI PARTIJAGI

Kori partijagiro ʙa daraçaji ʙaland ʙardoşta şavad

TOŞKENT. Staxanūvcihoji sehtarin, propagandistho va agitatorhoji kombinati [illegible] nomi Stalin, ʙa safi partijaji [illegible] Lenin—Stalin daromada istodin. Dar maçlisi partijagi dar nazdiki şuda guzaştagi, 9 odami to ʙa oxir ʙa partijaji ʙolşeviki [illegible] şudagiro ʙa kandidati VKP(ʙ) qaʙul karda şud.

Staxanūvcizani [illegible] mekardagiji faʙrikaji [illegible] rafiqa [illegible] dar ʙrigadaji xud mihnatro ançunon naqz taşkil dodagijast, ki kori in ʙrigada namunavī şudagijast. [illegible] ʙa korhoji çamaətiju sijosiji faʙrika faəolona iştirok mekunad. Ūro ʙa kandidati VKP(ʙ) qaʙul karda şud.

[illegible] masteri faʙrikaji [illegible] komsomolets rafiq Aşurūv dar nazdiki ʙa vazifaji sekretari komiteti komsomoli sajlov şuda ʙud. Ū kori taşkilot va maktaʙi sijosiji komsomolhoro ʙa harakat darovarda istodast. Rafiq Aşurūvro ʙa kandidati VKP(ʙ) qaʙul karda şud.

Baroʙari in nişon dodan zarurast, ki taşkiloti partijaviji faʙrikaji kalon [illegible] qarori plenumi janvariji TsK VKP(ʙ) ro hanuz ʙa daraçaji darkori kor karda naʙuromada, onro mukamal naomūxtast. Dar in taşkilot kori ʙa partija qaʙulkuni noqanoatʙaxş meʙoşad. Dar sajni soli 1937 va se mohi avali soli 1938 on faqat du kasro ʙa kandidati partija qaʙul kardast. 13 kasi du-se sol peş ʙa socuvstvujuşci qaʙul karda şudagi, hanuz ʙa kandidati partija guzaronda naşudin. In az saʙaʙi ʙo grupaji socuvstvujuşciho kor naʙurdan va onhoro ʙa partija tajor nakardani taşkilot meʙoşad.

Dar in faʙrika masalaji komsomoletshoji sehtarinro ʙa partija dodan candon naqz nest. Az 96 komsomolets faqat 3 komsomolest ʙaroji ʙa partija daromadan tajori dida istodast. Dar ʙoʙati komsomoletshoro ʙa partija tajor kardan, komiteti komsomoli sust kor karda istodast.

Agarcande dar ʙaəze tsexu faʙrikaho taşkilothoji partijagi dar ʙoʙati ʙa partija qaʙulkuni kamtar peşravi ʙa dast darovarda ʙoşand ham, lekin in talaʙi raʙocihoji komʙinatro qoneə karda nametavonad. Kori ʙa partija qaʙulkuni dar miqjosi komʙinat naqzast guftan heç mumkin nest. Az hamin saʙaʙ ʙo odamhoji sehtarini komʙinat ʙoz ham kor kardan va onhoro ʙa partija tajor karda, jordami harçoniʙa rasondan zarurast. Bojad partkomi komʙinat gardiş ʙa dast darorad.

B. Sergejev.

* * *

KOMSOMOLETSHOJI PROPAGANDISTI BEHTARIN

TOŞKENT. Dar faʙrikaji ʙa möjgina girebon, telpak va digarəş tajor karda meʙurovardagi, taşkiloti istidojiji komsomoli mavçudast. Dar in taşkilot kori duruniji komsomoli xelo naqz ʙa roh monda şudagi meʙoşad.

Dar faʙrika 3 kruzoki sijosiji komsomoli, ʙaroji komsomoletsho va çavonho ʙa zaʙonhoji rusiju üzʙeki kor karda istodast. Dar on halakaj du karat qarori plenumi TsK VLKSM ʙa tariqi dars kor karda ʙuromada şud. Hozir taəlimgirandaho dar in kruzokho Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Üzʙekistonro kor karda ʙuromada, taəlim girifta istodin.

Dar faʙrika hamegi 40 nafar çavoni komsomolʙe mavçudast. Dar sajni onho korhoji əomavīju maəʙedodkuni naqz ʙa rah monda şudagijast. Halakaj dar mohi mart 4 nafar çavon ʙa komsomol əariza doda daromad. Hozir ʙoz ʙa taşkilot 5—6 əariza omadagijast, ki onro taşkiloti komsomoli dar rūzhoji nazdik sançida meʙarojad. Safhoji komsomoli dar in faʙrika ʙa hisoʙi çavonhoji peşqadam—staxanūvciho va udarnikho pura şuda istodin.

Dar tsexho, ʙrigadaho va dar xudi faʙrika komsomoletsho roli peşʙarandagiro az dast nadoda istodin. Kori onho mudomulvaqt az digarho farq dorad. Dar sajni komsomoletsho odami normahoji korkardaʙurorirо içro namekardagi, dida nameşavad. Komsomoletshoji staxanūvci rafiqho Osidūv, Surka, Çajidina, Samnin, Melnikūv, Tuçiʙojūva va digarho hama vaqt plani korkardaʙuroriji xudro az 115 to ʙa 125 protsent içro karda, incunin dar vaqti kor ʙa digar raʙociho jordam merasonand. In muvafaqijatro taşkiloti komsomoli dar natiçaji naqz ʙa rah mondani korhoji duruniji komsomoli, tartiʙu nizom va dar ʙoʙati komsomoletshoji çudogona naqz qamxūri kardan, ʙa dast darovardagijast.

Taşkiloti mazkur dar asosi qarori plenumi TsK VLKSM dar ʙoʙati dar sajni komsomoletsho dogovorhoji corjakgiri ʙasta, onro dar sarvaqtaş sançidan az 3 kas iʙorat komisija taşkil dodagijast. Halakaj komisija ʙa kor daromada, ʙastani dogovorhoro guzaronda istodast. Natiçaji kori har jak komsomolets dar maçlishoji komsomoli va ʙa holati gazetaji devori fahmonda doda meşavad.

Rūzhoji damgiri dar in taşkilot naqz fojda ʙurda meşavad. Har otdix komsomoletsho ʙa tariqi kolektivī ʙa kinoho, muzejho va ʙa ekskursijaho meravand. Dar jak xudi mohi mart komsomoletsho du karat ʙa kino, ʙa muzej revoljutsija va ʙa ekskursija raftagijand. In kor natiçaji xelo naqz ʙaxşida istodast.

Hozir taşkiloti komsomoliji in faʙrika tamomi diqati xudro ʙa kori maəʙedodkuniji «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Üzʙekiston» mondagijast. 5 nafar komsomolets dar punkti taşviqotiji mahalaji Almazor kor karda istodast. Onho ʙeştarin vaqtho xona ʙa xona daromada, ʙo sajlovkunandaho Nizomnomaro modda ʙa modda kor karda ʙuromada, naqz fahmonda doda istodin. Dar xudi faʙrika az komsomoletsho maxsus ʙrigada taşkil doda şudagijast. Onho ham ʙaəd az kor Nizomnomaji sajlovro ʙa raʙociho fahmonda medihand.

N.

QARORI PLENUMRO KORKARDA BUROMADAND

SAMARQAND. Taşkiloti istidojiji komsomoliji zavodi carmʙuroriji nomi Oxunʙoʙojūv dar nazdiki dar maçlisi xud qarori plenumi oxirini TsK VLKSM dar ʙoʙati «xatohoji taşkilothoji komsomoli dar vaqti az komsomol rad kardan roh dodagi, dar ʙoʙati ʙa apeljatsijahoji az VLKSM rad şudagiho nazari rasmi-ʙjurokrati kardan va dar ʙoʙati corahoji ʙartaraf kardani in kamʙudiho» ʙurovardagiro ʙa tariqi vaseə kor karda ʙuromada, jak qator corabiniho qaʙul kard.

Dar maçlis komsomoletsho ʙa suxan ʙuromada, dar ʙoʙati xatohoji dar taşkiloti komsomoliji Üzʙekiston rah doda şudagi gap zada, incunin kamʙudi va norasogihoji taşkiloti xudro ʙolşevikona tanqid kardand.

Cunonci, cand moh peş ʙa kori taşkiloti komsomoliji zavod Əazizūv rahʙari mekard. Ū dar mudati daroz heç jak kori əamali naguzaronda, ʙaraks tamomi kori taşkilotro futur ravonda ʙud. Dar hamun vaqtho dar ʙajni çavonho kor naguzaronda, onhoro ʙa safi komsomoli çalʙ karda nameşud. Baəd az signalzaniji gazetaji «Bajroqi Mihnat», Əazizūvro az kor girifta, ʙaçoji ū rafiq Jusupūvro sajlov karda şud.

Hozir dar zavod kori taşkiloti komsomoli dar nazar namojon ʙuda, rūz ʙa rūz peşrav şuda istodast. Kruzokhoji komsomoli ʙa tariqi dojimi kor karda istodin. Hozir dar in kruzok «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Üzʙekiston» kor karda şuda istodast. Komsomoletshoji faəolro ʙa tsexho, ʙrigadaho va ʙa punkthoji taşviqoti voʙasta karda şudagijast, ki onho Nizomnomaro ʙa sajlovkunandaho maəʙedod karda istodin.

Taşkiloti istidojiji komsomoliji zavod tarʙijaji komunisti doda rasondani çavonhoro dar peşi xud vazifaji asosī karda, dar ʙajni çavonho ham kor guzaronda istodast. Halakaj dar mohi mart 9 nafar çavoni staxanūvci ʙa komsomol əariza doda daromad. Boz jak cand çavonhoji digar ʙa komsomol tajori dida istodin.

Dar ʙajni komsomoletshoji zavod corjakgiriji sotsialisti naqz ʙa roh monda şudagijast. Beştarini komsomoletsho normahoji kor kardaʙurorirо ʙarzijod içro karda istodin. Komsomolets rafiq Çalilūv dar mohi mart plani korʙuroriji xudro ʙa 200 protsent içro kard. Alhol komsomoletsho ʙaroji ʙoz ham muvafaqijat ʙa dast darovardan, pajravona kor karda istodin.

M. Natanūv.

Propagandaji Nizomnomaji sajlovho

Baəd az «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston» dar gazetaho cop şudan, dar çojho kor karda ʙuromadani on sar şud. Dar in xusus jak qator klusho, sanoatxonaho, artelho, kolxozu sovxozho va mahalaho ʙa daraçaji dar kori kor guzaronda istodin.

Hozir ʙeştarini klushoji şahrho ʙaroji dar ʙajni əomaji vaseə kori taşviqoti guzarondan va «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston»-ro jod dodan kruzokho taşkil dodagijand.

Dar in ʙoʙat kori klusi zanhoji mahalaji «Şarqī» Samarqand ʙa nazar namojonast. Dar inço kori taşviqoti va omūxtani Nizomnomaji sajlovho ʙoavç guzaronda şuda istodast. Klusi mazkur dar har guzari mahalaji «Şarq» dar ʙajni zanho maçlisho guzaronda, voʙasta ʙa sajlovho gazetaji devori ʙurovarda istodast.

Ƣajr az in, dar nazdiki dar klus maçlisi zanhoji guzarhoji 3—4 va 9-umi mahalaji «Şarq» guzaronda şud, ki dar in maçlis 60 nafar zani xona qism girift. Dar in maçlis ʙaroji omūxtani Nizomnomaji sajlovho xohişi zūr doştani zanhoji xona dida şud. Zanho ʙa muzokiraho ʙuromada, dar nazdi klus taşkil dodani kruzoki omūxtani «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston»-ro talaʙ kardand.

Zanhoji dar maktaʙi savodʙurori taəlim megiriftagi, ʙa suxan ʙuromada cunin vaəda dodand, ki onho sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekistonro ʙo tamom kardani maktaʙi savodʙurori peşvoz megirand.

Dar klusi mahalaji nomi Pokrovskij, rajoni Oktjaʙri Toşkent kori omūxtani Nizomnomaji sajlovho xelo naqz ʙa rah monda şudagijast. Dar in xusus dar inço kruzoki maxsus taşkil doda, dar ʙajni əomaji xalqi mahala kori əamali ʙurda şuda istodast. Halakaj ʙandhoji 1—2—3—4-umi «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston»-ro kor karda ʙuromada şud. Ƣajr az in, dar klusi mahala stoli spravkadihī taşkil doda şudagijast, ki har kas ʙa savolhoji xud dar xususi sajlovho az inço çavoʙ megirad.

Inxel kori ʙehtarin dar klushoji nomi Klara Tsetkinaji şahri Buxoro va poliklinikaji jakumi şahri Qūqond ham dida meşavand. Dar in çojho ham Nizomnomaji sajlovhoro dar kruzokho kor karda ʙuromada şuda istodast.

Mihnatkaşho ʙaroji ʙoz ʙa tariqi pura va modda ʙa modda omūxtani Nizomnomaji sajlovho faəolijati xudro nişon doda istodin.

Propagandistho kori xudro davom doda istodin

QŪQOND. Komsomoletshoji propagandisti kolxozi «Komuna qadam» ʙaəd az sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR-ro muvafaqijatnok guzarondan, kori xudro xoʙ naravonda, onro davom doda istodin.

Propagandistho har sari candgoh sijosati harrūzaro ʙa kolxozciho az gazeta xonda medihand. Onho incunin materialhoji ekspeditsijaji «Poljusi Şimolī» va protsessi «ʙloki pravo-trotskistiji» antisovetiro az gazeta ʙa kolxozciho xonda dodagijand. Propagandistho dar rūzhoji juʙileji şoəiri ʙuzurgi Gruzija Şota Rustaveli lektsijaho guzaronda, kolxozcihoro ʙo poemaji ū oşno kardagi meʙoşand.

Hozir propagandistho dar ʙajni kolxozciho Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji ÜzSSR kor karda ʙuromada istodin. Propagandistho—komsomoletsho Tūxtaʙojūv, Dehqonʙojūva, Uzoqūv, Ƣafurūva va Halilūva har rūz, ʙaəd az kor, «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji ÜzSSR», Konstitutsijaji Üzʙekiston, suxani rafiq Segizʙojūv dar ʙoʙati projekti «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji ÜzSSR» dar Sessijaji 5-umi TsIK-i ÜzSSR kardagiro kor karda ʙuromada istodin.

Ƣajr az in, kruzoki sijosiji az tarafi taşkiloti komsomoliji kolxoz taşkil doda şudagi, haftaje 2 maroʙa dars guzaronda, kolxozcihoro az sijosati harrūza xaʙardor karda istodast.

N. H, M. H. J.

Dar mahalaji nomi Kalinin rajoni Oktjaʙri şahri Toşkent, ʙaroji zanhoji kalonsoli dar kori xoçagiji xona maşqul ʙudagi maktaʙi maxsusi savodʙurori taşkil doda şudagijast.

Dar surat: (az tarafi rost ʙa cap) muəalimaji maktaʙi savodʙurori rafiqa F. Lajlijūva ʙo zanhoji xona rafiqaho K. Muhitdinova, F. Qodirūva va T. Rahmonūva darsi zaʙoni modari guzaronda istodaand.

Foto M. Penson (Sojuzfoto).

„To sajlovho savodnok meşavem“

BUXORO. Bo maqsadi tamomi kolxozcihoro savodnok kardan, dar kolxozi «Mihnat» maktaʙi savodʙurori taşkil doda şudagijast. Dar du grupaji maktaʙi mazkur 27 nafar kolxozci va kolxozcizani ʙesavodu calasavod çalʙ karda şudagijast.

Maktaʙi mazkur az asʙoʙhoji taəlim, ʙinoji lojiqanda va muəalimi kvalifikatsijanok taəmin şudagijast. Kolxozciho ʙa dars naqz davomat karda istodin.

Kolxozcihoji maktaʙxon dar naʙi xud vazifaji to sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Üzʙekiston savodnok şudanro mondagijand. Muəalimi maktaʙ Norūv ham ʙa hamin kūşiş karda istodast.

Norūv har rūz, ʙaəd az kor, ʙa maktaʙxonho 4—5 soəati dars meguzaronad. Ba har kolxozci raftori alohida karda, ʙaroji ʙa tezi onhoro savodnok kardan, harakat karda istodast.

M. Muloqandūv. M. Şamuelūv.

Kori əomavī, madanijati xalqro ʙaland ʙardoşta istodast

BUXORO. Dar mahalaji «Nav» ʙaroʙari guzarhoji digari şahr klusu cojxona, maktaʙhoji savodʙurori taşkil doda, korhoji əomavīju madanīro revoç doda şuda istodast. Dar mahalaji mazkur 3 grupa maktaʙi savodʙurori, ki dar on 70 nafar zanu mardi ʙesavodi mahala mexonad, maktaʙi mijona, klus, ʙiʙlioteka va cojxonaji surx mavçudast.

Dar hamaji in çojho korhoji əomavīju madanī guzaronda şuda istodin. Sokinhoji mahala ham dar in çojhoji madanī ʙo havasi zūr davomat karda, gazetaju zurnal xonda, dar kruzokho qism girifta istodin.

Madanijati xalq to rafta zijod şuda istodast. Baroʙari ʙaland şudani madanijati xalq ʙa muqoʙili din va əurfu əodathoji kūhna gūştin zūr şuda istodast. Muvofiqi xohişi xelo sokinhoji mahala dar nazdiki jak ʙa nesoji mahala ʙasta şud, ki dar onço ʙoqcaji ʙacaho taşkil doda meşavad.

Hozir dar mahala jak majdoni kalon ʙa koni gulu gulzor taşkil doda şuda istodast. Dar in xusus halakaj kori əamali guzaronda şuda istodast. Amo dar mahalaji mazkur jak cand kamʙudiho ham mavçudand. Dar inço dar xususi tozaʙoşi, ʙa hamaji guzarho elektris guzarondan ʙa daraçaji darkori kor ʙurda naşuda istodast.

O. Aranūv.

Maktaʙhoji qişloq az asʙoʙhoji taəlim taəmin karda şavand

Dar xususi maktaʙhoji qişloqro az muəalim, asʙoʙhoji taəlim va ʙinohoji naqz taəmin kardan partija va hukumati soveti ʙa tariqi dojimi qamxūri mekunand. Amo dar jakxel çojho taşkilothoji mahali xususan Üzkitoʙ va Üzʙekʙirljaşu, ʙa in kori muhim ahamijat namedihand.

Dar maktaʙhoji qişloqiji rajonhoji Şofirkon, Mitan va Qziltepa dar çihati daftar, qalam, mel va digarxel asʙoʙhoji taəlim xelo kamʙudiho dida meşavand.

Idorahoji kooperatsija va selpoji on rajonho in kamʙudihoro dida, jagon cora nadida istodin.

Garcande az maktaʙhoji in rajonho ʙa markaz talaʙnoma va telegramahoji şitoʙi omada istoda ʙoşand ham, amo Üzkitoʙ va Üzʙekʙirljaşu ʙa zudi coraji darkori nadida istodin.

RIH.

Jasli dar kolxozi nomi Stalin

BUXORO. Bo maqsadi zanhoji ʙacaji joş doştagiro ʙa korhoji kolxoz çalʙ kardan, pravleniji kolxozi nomi Stalin, selsoveti Kunçi qaləa, jasliji nav andoxta istodast. Binoji jasli az 6 xonaji kalon iʙorat meʙoşad. Xonaho vaseə va ravşan meşavand.

Əimorati jasli asosan tamom şudagi meʙoşad. Faqat daru tarezahoji xonahoro şinonda, safedkori kardan darkorast.

Pravleniji kolxoz, ʙaroji jasliro asʙoʙdor kardan, puli maxsus çudo kardagijast. Halakaj qismi cizhoji ʙa jasli darkor ʙudagi girifta şud.

Əimorati ʙinoji jasli ʙaəd az cand rūz tamoman ʙud meşavad.

M. Muloqandūv.
M. Şamuelūv.

Palestina dar zeri juƣi imperializmi Anglija

Mamlakati xurdi Palestina, ki dar laʙi şarqiji darjoji Mijonazamin istoda va dar zeri hukumati imperializmi Anglija meʙoşad, dar vaqti hozira maədani [illegible] meʙoşad. Imperialisthoji Anglija kūşiş mekunand, ki dar zeri namudi gūjo taşkil kardani gosudarstvoji mustaqili jahudiho, dar in mamlakat hukmroni kunand, cunki millatcihoji jahudi kajho ʙoz dar Palestina «maskani millatciji jahudigi» nom doştagiro az nav sarpo kardani mexoşand. Lekin aksarijati aholiji Palestina əaraʙho meʙoşand. Əaraʙhoro az zaminhojaşon tang karda ʙurovardan, dar ʙajni əaraʙho va jahudiho zanozanihoji xuniro ʙa vuçud meovarad.

Baroji hukmroniji xudro dar Palestina mustahkam kardan, imperializmi Anglija Palestinaro ʙa se qism taqsim kardani şudagijast: jaəne jak qismaşro ʙa əaraʙho monda, qismi digaraşro ʙa jahudiho doda va qismi muhimtaraşro xudaş girifta ʙa hukmroniji xudro dar ʙajni har jaki qismi on nigoh doştani mexoşad. In coraəi muxolifathoji milli, sinfi ʙa iqtisodiro dar Palestina faqat ʙoz ham ʙisjortar tezu-tund mekunad.

Palestina mamlakati xurdi meʙoşad. Majdoni on çamə 23.328 kilometri kvadrati meʙoşad, jaəne az hadi hozirəji oʙlasti Moskvaji mo (ʙe oʙlasthoji Tula va Rjazan) qariʙ du ʙaroʙar xurd meʙoşad. Aholiji Palestina ʙoşad, az 1 milionu 300 hazor odam zijodtar, jaəne az aholiji jak xudi Moskva ʙa se ʙaroʙar kam meʙoşad.

Lekin ʙo vuçudi in ahamijati geografi, harʙi va sijosiji Palestina ʙisjor ʙuzurg meʙoşad. Palestina ʙo qismi şarqiji darjoji Mijonazamin pajvand meşavad, ki dar onço dar vaqti hozira muxolifathoji imperialisti maxsus zūr şudagijand.

Teritorijaji Palestina dar zamonahoji qadimtarin ham ahamijati xelo muhim doşt, cunki on dar sari rohi dar ʙajni Misr, Mesopotamija va Əaraʙiston ʙudagi meistod va in mamlakatho dar on zamonaho mamlakathoji madanitarini dunjo ʙudand.

Dar asrhoji mijona, vaqte ki savdoji darjojiji jevropoji taraqi kard, Palestina dar darjoji Mijonazamin punkti muhimi takjagohi savdojiji çahoni şud. Gosudarstvohoji ʙuzurgtarini javropojiji on zamon ʙaroji in mamlakatro ʙa dast darovardan, kam kūşiş kardagi nestand.

In gosudarstvoho kori ʙa dast darovardani Palestinaro ʙo hamrohi tserkovi katoliki meʙurdand. Tserkovi katoliki jake az taşkiloti ʙuzurgtarini savdojiji asri mijona ʙud. Baroji Palestinaro ʙa dast darovardan, ʙo rohi duru-daroz va qin az Jevropa ʙa Azijoji Xurd armijahoji nihojat ʙisjor firistonda mejudand. Maənoji haqiqiji in çangho az xalq rust karda meşud. Onhoro ʙo ʙahonaji az dasti «nopokho»—muhamadiho (əaraʙho) ozod kardani «qasri pajƣamʙar»[1] meʙurdand. Va xudi çanghoro «krestovoj poxod» gufta menomidand. Sardori tserkovi katoliki—papaji rim ʙa in çanghoji xunreziji zeradastkunandagi az nomi xudo fotiha medod.

Baəd az kuşoda şudani Amerika savdoji darjoji çahoni ʙa andozaji xelo kalon az darjoji Mijonazamin ʙa okeani Atlantiki guzaşt. Dar natiçaji in ahamijati Palestina ham qaltid. Lekin dar soli 1869 kanali Suetsk kanda şud va ʙa vositaji darjoji Mijonazamin az Jevropa ʙa mamlakathoji şarq va xususan az Anglija ʙa Hinduston rohi kūtohtarini darjoji meguzaştagi şud. Az hamin saʙaʙ ahamijati darjoji Mijonazamin va ʙaroʙari on ahamijati Palestina ham ʙoz az nav zijod şud.



Kartaji Palestina va mamlakathoji dar davri on ʙudagi.

Palestina az soli 1517 to soli 1918 ʙa sostavi Turkija, jo cixele ki onro digarxel menomidand, ʙa sostavi imperijaji Ottomani medaromad.

Dar oxiri çangi çahoniji solhoji 1914—1918 askarhoji anglisi Palestinaro ʙand karda giriftand. Az rūji qarori gosudarstvohoji zafar joftagi (Anglija, Frantsija, Italija, Japonija va digarho), Palestina dar soli 1920 cun «teritorijaji zerimandati»[1]) ʙa ixtijori Anglija doda şud.

Hato to in vaqt, dar soli 1917, hukumati Anglija dar Palestina «maskani milliji» xalqi jahudiro taşkil dodanijam gufta avozaho pahm karda ʙud. Jak zamone jahudiho sokini Palestina ʙudand va ʙurzuazijaji jahudi dar mudati ʙisjor solho orzu mekard, ki dar in mamlakat gosudarstvoji milliji jahudiro az nav taşkil kunad.

Imperialisthoji Anglija əahd kardand, ki in ahvolro manfiəat ʙarand va ʙo hamin roh, cixele ki megūjand, «du nişonro jakʙora zanand»: dar navʙati aval ʙaroji çangro ʙo Germanija muvafaqijatnok tamom kardan, az ʙurzuazijaji jahudi madad girand va ʙaəd dar zeri namudi dar onço gūjo taşkil kardani «gosudarstvoji mustaqili» jahudigi Palestinaro sohiʙ şavand.

Imperialisthoji Anglija in «mehruʙoni»-ro az rūji andeşahoji digar ham kardand. Gap dar inço hast, ki dar Palestina, cun dar tamomi nimçaziraji Əaraʙiston, ki Palestina ham jak qismi onast, aksarijati ʙuzurgi aholiro əaraʙho taşkil mekunand. Imperialisthoji Anglija ʙeasos cūt nakardin, ki duşmaniji milliji dar ʙajni jahudiho va əaraʙho ʙudagiro manfiəat ʙurda, dar Palestina hukmroni kardan ʙa onho oson meşavad.

Palestina dar şimol—ʙo Sirija, dar şarq—ʙo Transiordanija va Iroq, dar çanuʙu-şarqi—ʙo Saudija (Əaraʙistoni saudi) va dar çanuʙu-ƣarʙi—ʙo Misr hamhad meʙoşad. Tamomi mamlakathoji nomʙar karda şudagi, ʙa in jo digar andoza dar tahti nazorati Anglija meʙoşand va faqat jak Sirija dar tahti nazorati Frantsija hast.

Palestina ʙo Sirija, Transiordanija va Iroq, əaloqaji zijoda nazdik dorad. Dar tamomi in mamlakatho, ki onhoro imperialistho ʙa qismhoji majda parca-parca kardagijand, harakathoji milli-ozodixohiji əaraʙho, harakati taşkil kardani jagona federatsijaji (sojuzi) mustaqili tamomi mamlakathoji əaraʙho, taraqi karda istodast. Bar zidi in harakat, imperializmi Anglija kūşiş mekunad, ki pora-poragiji milliro dar inço nigoh dorad va cuqur kunad. On az rūji printsipi kūhnaji tamomi imperialistho—«taqsim karda gir va hukmroni kuni»—əamal mekunad.

Mahʙ az ʙaroji hamin imperializmi Anglija ʙa ʙurzuazijaji jahudiji Palestina madad rasonda, onro ʙo gūjo taşkil karda dodani gosudartsvoji «nomuhtoç va mustaqiliji» jahudigi çazʙmand mekunad. Imperialisthoji Anglija naqz medonand, ki taşkil kardani inxel gosudarstvo, dar zaminaji iqtisodi, dini va milli, faqat çançolhoro dar ʙajni əaraʙho va jahudiho tezu-tund mekunad. Ba onho ana xudi hamin lozimast: əaraʙho va jahudihoro ʙa jakdigar iƣvo andoxta, anglicanho hukumati xudro dar Palestina naqztar mustahkam karda metavonand.

Palestina ʙoşad ʙa Anglija nihojat zarurast, cun ki on dar nazdikihoji kanali Suets meistad, ki ʙa vositaji in kanal az Anglija ʙa zaminhoji puştidarjojiji kolonialiji on rohi muhimtarini darjoji meguzarad. Az Anglija ʙa Hindustone ki kolonijaji muhimtarini Anglija ʙuda, asosi qudrat va ʙojigariji çahoniji onast, incunin ʙa vositaji Palestina rohi avtomoʙili va havoji meguzarad.

Porti daraçaji əoliji darjojiji Xajfa, ki on dar Palestina meistad, ahamijati nihojad kalon dorad. Dar Xajfa nefteprovode mavçudast, ki ʙa vositaji on az çoji neftʙuroriji Mosul (dar Iroq) ʙa darjoji Mijonazamin neft kaşida meşavad. In ʙa floti darjojiji dar darjoji Mijonazamin ʙudagiji Anglija imkonijat medihad, ki dar harcitūr vaqt sūzʙori girifta tavonad, ki in ʙaroji Anglija nihojat muhim meʙoşad.

Anglicanho porti Xajfaro ʙo diqati tamom asʙoʙu ançomdor kardagijand. Porti Xajfa dar darjoji Mijonazamin jake az ʙazahoji muhimtarini takjakuniji Anglija ʙuda va ahamijati xelo muhimi harʙi dorad.

Lekin, ʙas nest, ki Anglija dar Palestina mustahkam şuda istodast. Ū ʙoz cunin corahoje dida istodast, ki maqsad jagon derzavaji kaloni digar dar laʙi Şarqiji darjoji Mijonazamin va incunin dar laʙi şarqiji darjoji Surx ham asos nagirad.

Dar in roh hozir Anglija az tarafi Italijaji faşisti raqoʙathoji çidiro dida istodast. Faşisthoji Italija ʙo Aʙisinijaro ʙa osoni ʙa dast darovardan va dar çihati ʙa Ispanija zada daromadani Italijaju-Germanija ʙeʙarakati kardani derzavahoji kapitalisti mast şudagi, to rafta ʙa hajotar va ʙertalaʙtar şuda istodin. Hozir onho ʙa mamlakathoji əaraʙho dar navʙati aval ʙa Saudija diqati maxsus monda istodin. Onho koroli Saudija Iʙn—Saudaro ʙa jaroq taəmin karda, onro ʙa anglicanho dar andoxta istodin.

(Davom dorad.)

---

[1] „Qasri pajƣamʙar“—qasri Isus Kristus meʙoşad. Az rūji guftahoji [illegible] xristianho, jo qasri Kristus dar Jerusalajim meʙoşad.

[1] Baəze zaminhoji soʙiqi Germanija va Turkija, ki onhoro ʙaəd az tamom şudani çangi solhoji 1914—1918 az rūji mandat (supurdagi) Ligaji millatho ʙa idora kardani mamlakathoji zafar joftagi doda şuda ʙud, teritorijahoji zerimandati nomida meşavand.

Redaktori çavoʙgar A. SAJIDŪV

Upolūzglavlit № A—4103.
Toşkent, Üzpoligrafkomʙinat